

HO THUSA BAFUMANEHI

Lenane-thuto

Notes

—

KAROLO #1:

- I. Selelekela.
- II. Boikarabello ba Kereke ho Bafumanehi.

KAROLO #2:

- II. Boikarabello ba Kereke ho Bafumanehi. (nts'etso-pele),

KAROLO #3:

- II. Boikarabello ba Kereke ho Bafumanehi. (nts'etso-pele).
- III. Mokhoa oa ho fihlela le ho sebeletsa bafumanehi.

KAROLO #4:

- III. Mokhoa oa ho fihlela le ho sebeletsa bafumanehi (nts'etso-pele.)

KAROLO #5:

- III. Mokhoa oa ho fihlela le ho sebeletsa bafumanehi (nts'etso-pele.)
- IV. Qetello.

Tlhahlobo.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

Tlhahlobo

Lipotso tse ka lebelloang, limaraka li 20

- 1) Bafumanehi ke bo mang (maq. 101-104)?
- 2) Bonts'a ka tsela eo mosebetsi oa Jesu o neng o shebane le bafumanehi ka teng (maq. 111, 112).
- 3) Bolela lintlha tse tharo tse hlalosang libopeho le katamelo ea rona ha re sebeletsa bafumanehi (leq. 117-120).

Lipotso tse ka lebelloang, limaraka li 10

- 1) Ka lipolelo tse peli kapa tse tharo, hlalosa taba ea hore boikarabello bo latela monyetla, o be o bonts'e kamoo e amanang le ho fihlella bafumanehi ka teng (leq. 108).
- 2) Hlalosa kamoo toka Testamenteng ea Khale e amanang le ho fihlella le ho sebeletsa bafumanehi ka teng (leq. 110, 111).
- 3) Hlalosa litemoso tseo Molimo a li fang ba hanang ho arabela tlhoko ea bafumanehi. Ts'ehetsa ka Lengolo (leq. 113).
- 4) Bolela mantsoe a mararo a bohlokoa a hlalosang sebopeho sa ba sebeletsang bafumanehi (maq. 117, 118).
- 5) Bolela mekhahlelo e meraro ea mohlala o akaretsang o ka sebelisoang ho sebeletseng bafumanehi. Fana ka polelo e hlalosang mekhahlelo ka mong (maq. 120-124).
- 6) Bolela litsela tse hlano tseo ka tsona mosebeletsi a ka sebelisang Bibe e le se sebelisoa sa bohlokoa ha a sebeletsa bafumanehi (maq. 124, 125).

HO THUSA BAFUMANEHI

I. Selelekela.

Notes

—

A. Kereke le Bafumanehi.

1. Naheng ea America, le linaheng tse ngata, ‘muso o thusa bafumanehi. Na ke taba e tsoang Bibeleng hore ‘muso o thusa bafutsana?
 - a. Ka Bibeleng, ha ho hlakisoa hore na ‘muso o lokela ho thusa bafutsana.
 - b. Bibeleng, ho hlakisoa hore kereke e lokela ho thusa bafutsana.
2. Kereke ke eona feela e ka **fihlelang tlhoko ea ‘nete** ea bafutsana.
 - a. ‘Muso o khona ho thusa bafutsana ho fihlela boemo bo itseng.
 - b. Ke kereke feela e ka khona ho thusa bafutsana ka katleho, hobane ke Kereke feela e ka fanang ka Evangeli.
 - c. Bafutsana ba hloka Evangeli.
 - 1) Evangeli e fana ka ts’epo ho ba se nang ts’epo.
 - 2) Evangeli e fana ka pono bophelong ho batho ba se nang pono.
 - 3) Evangeli e fetola bophelo ba batho ba nyoretsoeng phethoho.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

—

B. Lintlha tsa thuto ena.

1. Thuto ena e arotsoe likarolo tse peli.
 - a. Pele re tla shebana haholo le thuto-Molimo.
 - 1) Bibe e reng ka bafutsana?
 - 2) Bibeleng e reng ka boikarabello ba Kereke ho bafutsana?
 - b. Re tla boetse re shebane le tse ka etsoang.
 - 1) Re ka thusa bafutsana joang?
 - 2) Re ka khona ho fihlella le ho sebeletsa bafutsana ka mokhoa o motle, o atlehileng joang?
2. Sepheo sa thuto ke ho fana ka kutloisiso ea mantlha ea hore na **hobaneng** Kereke e tlameha ho thusa bafutsana, le hore na kereke e ka etsa hoo **Joang**.

II. Boikarabelo Ba Kereke Bakeng sa Bafutsana.

A. Selelekela.

1. Bibe e bonts'a boikarabello ba ho thusa bafutsana.
 - a. Bibeleng hona le lirapa tse fetang 400 tse nang le litemana tse fetang 1000 tse buoang ka bafutsana.
 - b. A mangata a maemo ana, a tiisa taelo ea Molimo ho sechaba sa Hae ea ho thusa bahlokang.
 - c. Likarolong tse ngata, taelo ea Molimo ea ho thusa bafutsana, ha ena lipehelo.
2. Pehelo e le ngoe ea ho thusa bahloki/bafutsana/bafumanehi.
 - a. Pehelo e fanoang Bibeleng e ngoe feela, ke ha motho a **hlile** a futsanehile.

HO THUSA BAFUMANEHI

Ntlha ea Puisano

Notes —

Sebelisa 1 Johan 3:17 ho akofisa puisano.

- b. Bibe e hlalosa “bafumanehi joang”? Bafumanehi ke bo mang?
- c. Thuto ea rona e lokela ho qala mona. Haeba re batla ho bona boikarabello ba rona ho bafutsana le bahloki, re lokela pele re utloisise hore na bahloki/bafutsana ke bo mang.

B. Bafumanehi ke bo-mang?

- 1. Testamenteng ea Khale, hona le mantsoe a mangata a supang “bafumanehi.”
 - a. Ka kakaretso, re ka beha mantsoe ana mekhahlelong e meraro.
 - 1) Bafumanehi—Ba hlohang litlhoko tsa mantlha (bahloki).
 - a) Batho ba hlohang litlhoko tse ts'oarehang tsa mantlha tsa batho
 - b) Hangata, kutloisiso ea Testamente ea Khale ke hore, batho bana ke mahlatsipa a liketso tsa batho ba bang.
 - 2) Bafumanehi—ba hateletsoeng. Bana ke mofuta oa batho bao e leng mahlatsipa a ho se ajoe ha toka kahar'a sechaba.
 - 3) Bafumanehi—baikokobetsi. Bana ke batho ba fumanehileng moeeng, ba nang le ts'epo e tletseng ho Molimo.
 - b. Mekhahlelong ena, taba ke hore, hona le tlhoko eo e leng Molimo feela a ka e khotsofatsang, a e fihlella.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

2. Mona ke mantsoe a hlalosang bafumanehi:
 - a. baikokobetsang.
 - b. Bafokolang.
 - c. Ba hatelloang.
 - d. Ba se nang matla.
 - e. Ba hloka thuso.
3. Mona ke mantsoe a tsoang ho Math 25:31-46, a hlalosa bafumanehi:
 - a. Ba lapileng.
 - b. Ba nyoriloeng.
 - c. Balichaba.
 - d. Ba hlobotseng.
 - e. Ba kulang.
 - f. Bats'oaruoa.
4. Kamehla Molimo o arabela tlhoko ea '**nete**' (bala Eks 2:24; Pes 51:17). Kamehla hona le karabelo e tsoang Bibeleng e tobaneng le tlhoko e malebana le Bibe.

Mohlala oa Sengoli:

Karabelo ea Bibe tlhokong ea Bibe ea molichaba, ke kamohelo le tlhokomelo.

Beha mohlala oa hau:

HO THUSA BAFUMANEHI

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano malebana le litlhoko tsa Bible: Eks 22:21; Lev 19:34; Deotr 31:12; le Bar 12:13.

5. Boikarabello ba Kereke ho bafumanehi, bo kenyeletsa ba kahar'a kereke le ba kantle ho Kereke (bala Math 5:43-48; Bar 12:20).
 - a. Lemoha tlhaloso ea lentsoe “mohaeno/mohahisani.”
 - b. Ho ea ka Jesu, mohaeso ke motho o fe kapa o fe ea nang le tlhoko (Luk 10:29-37).
6. Bafumanehi ke bo mang? Hopola, karabelo ea potso ena ha se kamehla e lumellanang le maikutlo.

Ntlha ea Puisano

Sheba litemana tse latelang bakeng sa ho bona bao Bible e ba bitsang “bafumanehi”: Luk 15:29; Math 20:10; Math 5:45; Luk 6:35; le Bar 2:4.

7. Ha re ipapisa le litaba tsa semoea, bafumanehi ke baikokobetsi. Hona le **ba elelloang le ho ananela** tlhoko tsa bona. Ka kutloisiso ena, re tla qala ho utloisisa hore na bafumanehi ke bo mang. Ho ba mofumanehi ka sebele, hona le lipehelo tse peli:
 - a. U lokela ho elelloa le ho ananela tlhoko ea hau (Mar 2:17).
 - b. U lokela ho batla thuso (Math 7:7).
8. Ka nako tse ling, batho ba nang le litlhoko, ha se hore ba hlile ke bafumanehi ka sebele (ho ea ka Bible), hobane ha ba lemohe tlhoko tsa bona.
 - a. Bafarisi ba ne ba na le tlhoko ea ho pholoso (ho amohela Jesu e le mopholosi le Morena oa maphelo a bona) joaloka batho bohle.
 - 1) Leha ho le joalo, Jesu o ne a sa ikemisetsa ho ba fa nako ea hae e ngata hobane ba ne ba sa nkuoe e le bafumanehi.
 - 2) Ba ne ba sa ikemisetsa ho ananela le ho lumela litlhoko tsa bona (bala Mar 2:15-17 le Johan 9:39-41).

Notes

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

—

Mohlala oa Sengoli:

Letaoa le na le tlhoko e bonahalang, empa ha a hloke e le ka 'nete ho fihlela a ananela le ho lumela hore ke letaoa.

Boikarabello ba ho mothusa bo qala ha a re “Ke letaoa. Ke hloka thuso.” Pele a bolela hona, re ke ke ra khona ho mothusa.

Lipehelo tsa ho fana ha li matsohong a ea fanang, empa li matsohong a ea amohelang.

Boikarabello ba ho fa bafumanehi ba sebele, ha bo na lipehelo (Luk 6:30; 1 Johan 3:17). Re lokela ho utloisisa bao e hlileng e leng bafumanehi.

Beha Mohlala oa hau

HO THUSA BAFUMANEHI

b. Chalimo ena e lumellana le ho **fanoa** ha Evangeli.

- 1) Jesu o shoetse batho bohle (Johan 3:16; 2 Pt 3:9). Ha a ka ba a fana ka lipehelo ho bao a ba shoetseng.
- 2) Leha ho le joalo, ha se hore pholoho ha e na lipehelo.
 - a) Lipehelo li lehlakoreng la moamoheli, e seng ho mofani.
 - b) Motho ka mong o lokela ho amohela se fanoeng mahala, se se na lipehelo.
- 3) Ka bomalimabe, batho ba bangata ha ba amohele.
 - a) Na ke hobane Jesu a sa fana? **CHE!**
 - b) Ke hobane ba:
 - (1) Hana ho ananela tlhoko ea bona.
 - (2) Hana ho batla le ho kopa thuso.

c. Lintlha tsena li boetse li amana le boikarabello ba Kereke ho bafumanehi. Batho ba bangata ba fumanehile, 'me ba na le tlhoko e kholo. Na ke hobane kereke e sa fane?

- 1) Ka bomalimabe, kamehla karabelo ke E!
- 2) Empa Kereke e lokela ho etsa karabelo Che!
- 3) **Kereke** e lokela ho fana ho bafumanehi. E lokela ho fana ho se lipehelo. E lokela ho fana ho fihlella litlhoko tsa moea le tsa nama.
- 4) Kereke e lokela ho hlalosa bao e leng bahloki ka 'nete.

Notes —

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

Ho hlahlola ba hlohang thuso:

Sebelisa Math 10:14 ho bua ka tlhoko ea 'nete.
Sheba lipotso tse latelang:

Na batho bohle ba hloka ho utloa Lentsoe la Molimo?

Na barutua ba lokela ho arabela batho bohle?

Ke ho bo-mang ba sa lokelang ho ba arabela?

Na batho baa ba lokela ho nkoa ba na le tlhoko ea 'nete, ho ea ka Bible?

Moelelo oa lipolelo, **mang le mang ea le amohelang le mang le mang
ea sa le amohelang?**

Re ka sebelisa lintlha tsa temana ee joang ho fihlella bafumanehi?

Na re lokela ho tsoelapele ho thusa batho ba hlohang le ha ba sa batleng thuso?

Na re lokela ho tsoelapele ho thusa batho ba hlohang le ha ba sa batle ho ithusa
ka bo-bona?

C. Boleng, Khubu le Pelo ea Molimo.

1. Ho utloisisa boikarabello ba Kereke bakeng sa bafumanehi, re lokela pele re utloisise pelo ea Molimo.
2. Molimo o hauhela batho ba nang le litlhoko. Ha a hauhele batho ba se nang litlhoko. 'Nete ke hore, re lokela ho hopola tlhaloso ea rona ea bofumanehi, hobane bohle ba na le litlhoko. Molimo o hauhela ba lemohang le ho ananela litlhoko tsa bona.
 - a. Molimo o hauhela ba kulang, e seng ba phelang.
 - b. Molimo hauhela ba ikokobetsang, e seng baikhohomosi
 - c. Molimo o hauhela bafutsana, e seng barui.

HO THUSA BAFUMANEHI

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano ka Mohau oa Molimo: Math 10:39-41; Mar 2:17; Luk 18:14; Luk 6:20, 24; Pes 113:5-9; Luk 16:19-31; le Luk 7:47.

3. Molimo o **rata** ho fumana ba hlokang, le ho ba thusa.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano:
Liprov 19:17 le Pes 12:5.

4. Ho bonahala e ka sefahleho sa Molimo se lula se retelehetsa ho bafumanehi.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano ka pelo ea Molimo bakeng sa bafumanehi: Luk 14:13; Liprov 17:5; 15:25; Pes 35:10; 68:5, 6; 69:30-33; 109:30, 31; 140:12; 146:1-10; Math 11:25-28; Luk 4:18-21; le 12:33.

5. Re ka utloisisa pelo ea Molimo ha re ka utloisisa pelo ea molao (bala Math 23:23).
 - a. Toka le mohau ke lintlha tse peli tse Bibeleng, tseo hangata li fumanoang kahar'a moelelo oa ho thusa bahloki.
 - b. Sheba Bag 5:14 mabapi le pelo ea molao. Hopola, mohaisani oa hau (Luk 10:25-37) o hlaloso a le motho o fe kapa o fe ea hlileng a hlokang.

Notes

—

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

Beha mohlala oa hau

D. Boikarabello bo latela Monyetla.

1. Ha menyetla e tsoelapele ho u hlahela, ke halelele u tla fumana maikarabello
 - a. Monyetla o lokela ho lekana boikarabello (Luk 12:48).
 - b. Buka ea Baefese ena le likhaolo tse ts'eletseng. Likhaolo tse tharo tse qalang li kenyeletsa menyetla ea balumeli. Likhaolo tse tharo tse qetellang, ke tsa maikarabello a hokeloang menyetleng eo.
 - c. Mohlala o mong ke oa sechaba sa Israele. Joaloka Kereke, Israele e ne e le sechaba se nang le menyetla e mengata. Kahoo ba ne ba na le maikarabello a mangata.
 - d. Ho ea ka Amose, Israele e ne e na le maikarabello a mangata ho bafumanehi hobane ba ne ba hlohonolofetse haholo.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tsena ho akofisa puisano: Amose 3:2, 15; 4:1; le 5:12.

2. Ka nepo, motho ka mong o na le boikarabello ho batho ba bang hobane na o le monyetla oa ho ba e mong oa batho bao.
 - a. Re na le boikarabello ho ba bang ka baka la boleng ba motho ka mong. Motho ka mong ke bophelo bo entsoeng ke Molimo (Liprov 14:31; Job 31:13-15).

HO THUSA BAFUMANEHI

- b. Kahoo, re ka shalima boikarabello ba rona malebana le bahlokang, re ipapisa le hore ke boikarabello malebana le libupuo a tsa Molimo.

Notes —

Beha mohlala oa hau:

E. Boikarabello e le Karabelo e nepahetseng ho Molimo.

1. Boikarabello ba Kereke ho bafumanehi, bo amana le karabelo e nepahetseng ea Kereke ho Molimo. Ke Jehovah Jireh, ke lebitso la Molimo le bolelang "Molimo ea arabelang litlhoko."
 - a. Sheba Deotr 24:17,18.
 - 1) Hona ke taelo ea ho thusa ba hlokang.
 - 2) Hobaneng? Hobane Molimo o se a thusitse bao a balaetseng.
 - b. Sheba le 1 Johan 4:19; Math 10:8; le Bae 5:1, 2. Hopola: boikutlo le ts'usumetso ea rona ea ho fana ha li ea lokela ho tlisoa ke potso, **ke lokela ho etsa eng?** Empa li lokela ho hlahisoa ke potso ena, **Molimo o entse bakeng sa ka?**
2. Hangata, batho ha ba thuse bahloki hobane ba nahana hore seo ba nang le sona ba iphumanetse sona. Bafumanehi ha ba iphumanela letho. Hobaneng ba lokela ho fa ba hlokang letho? Ho leboha ka hore Molimo ha a na maikutlo a mofuta oona. Haeba a ne a na le katamelo e tjena, kaofela re ka be re ea liheleng!

Nltha ea Puisano

Sebelisa 1 Bakr 4:7 ho akofisa puisano mabapi le hore na re lokela ho sheba litlhohonolofatso tsa rona joang.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

3. Karabelo e ngoe feela eo re lokelang ho ba le eona ho Molimo ea re fileng tsohle, ke ho ba le teboho ea 'nete. Teboho e lokela ho bonahatsoa ho faneng ha rona (bala Johan 13:15; 21:15-17).
4. Molimo o fane ho feta batho bohle historing ea lefats'e (Johan 3:16). Re ne re le batho ba hlokang ts'epo. Molimo o ile a fana ka Mor'a Hae ho rona.
5. Haeba re re ha re na fa batho ba se nang ts'epo, ts'epo, hoo ke hore re feta Molimo, re ka holimo ho Eena. Maikutlo a hore Molimo o na lokela ho etsa hoo, rona ha rea lokela ho etsa, ke ho iketsa melingoana.

Nltha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano mabapi le ho fa batho ba bang: Deotr 24:17, 18; 2 Bakr 8:1-9; 1 Johan 3:13-18; le 4:7-12.

Beha mohlala oa hao

F. Testamente ea Khale le Taba ea Toka.

1. Bala Pes 72:12, 13; 103:6; Deotr 10:18; Amose 4:1-3; le Esa 42:3.
 - a. Batho ba bangata ba lumela hore bahloki ba hloka hobane ba ahloloa ke Molimo.
 - b. Leha ho le joalo, ke ka makhetlo a fokolang ao bafumanehi ba suptjoang e le baetsalibe.
 - c. Testamenteng ea Khale, hangata bafumanehi ba nkoa e le mahlatsipa a libe tsa ba bang.
2. kahoo, lentsoe la seheberu bakeng sa **toka** (sedaka) hangata le sebelisoa moo Bibe e buang ka bafutsana.

HO THUSA BAFUMANEHI

- a. **Sedeka** e amana le liketso tsa Molimo tse ntle tsa ho bopa, ho sireletsa le ho buseletsa.
- b. Taba ea toka ea Molimo e phethoa hangata Testamenteng ea Khale.
- c. Sechaba sa Molimo se laeloa ho bonts'a toka, hobane Molimo o bonts'itse toka.
- d. Ka baka la toka ea Hae, Molimo o na le thahasello ho bafumanehi. Sechaba sa hae se lokela ho ba le thahasello e ts'oanang.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano chalimong ea Testamente ea Khale ea toka: Pes 72:1-4, 12, 14; le Jer 22:13-17.

G. Jesu le Bopaki ba Testamente e Ncha.

1. Jesu o re mosebetsi oa Hae o molemo hobane o tllile ho ruta bafumanehi litaba tse molemo (Luk 4:18-21; Math 11:1-6).
2. Jesu o ne a lumela hore bafumanehi ba ne ba ikemiselitse haholo ho amohela evangeli (Math 11:25, 26).
3. Jesu o ile a tobisa Evangeli ho ba fumanehi (Math 11:28, 29).
4. Jesu o ne a hloma e ka o bonts'a ts'ekamelolo ho bafumanehi(bala Math 19:21; Luk 12:33; le Luk 14:12-14).
5. Mosebetsi oa Jesu e ne e le ho fihlella bafumanehi (Mar 2:17).
 - a. Jesu o ne a lula le bafumanehi (Luk 5:1-11).
 - b. O ne a ja le bona (Luk 5:27-32).
 - c. O ne a ba toba (Luk 12:22-34).

Notes

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

- d. O ne a ba fepa (Luk 9:10-17).
 - e. O ile a ba folisa (Luk 5:12-16).
 - f. O ne a ba sebeletsa, a ba bolella evangeli (Luk 7:18-23).
6. Jesu o rutile barutuo a ba Hae ho hlokomela bafumanehi.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano mabapi le thuto ea Testamente e Ncha ka bafumanehi: Johan 13:1-34 (sheba haholo temaneng tsa 16, 34); Luk 9:12-17 (haholo temaneng ea 13); le Baf 2:3-8 (haholo temaneng ea 4).

7. Kereke ea Testamente e Ncha, e beha maikutlo haholo ho feng bafumanehi.
- a. Paulosi - Bag 2:10; 2 Bakr 8:9-15; Lik 11:27-30; le 20:31-35.
 - b. Tabitha - Lik 9:36, 39.
 - c. Baranabase - Lik 4:36, 37; 11:27-30.
 - d. Tite - 2 Bakr 8:3-6.
 - e. Barutuo a bohle - Lik 4:32-35.
8. Lemoha tlhaloso ea bohloki le ho hloka koli thutong ea tumelo Jak 1:27.
9. Ho fa bahloki ke sesupo sa pako ea 'nete (Luk 3:7-11).
10. Ho hlomamisoa ha batieakone e le karolo ea tsamaiso ea Kereke, e ne e le bakeng sa ho fihlella bafumanehi (Lik 6:1-6).
11. Tumelo ea Bokreste e qaliloe ho ipapisitsoe le boikarabello ba Kereke ba ho sebeletsa bafumanehi.
- a. Ts'ebetso ea malapeng a bona (Bar 12:13).
 - b. Tsamaiso ea likhoebo tsa bona (Bae 4:28).

HO THUSA BAFUMANEHI

- c. Ho koetlisoa ha barutuo (Tit 3:8).
- d. Sebopeho sa bokhumameli ba bona (Jak 1:27).

Notes

Beha mohlala oa hau

H. Temoso ho Sechaba sa Molimo.

1. Hona le tlhokomeliso e tobileng sechaba sa Molimo, ba hanang boikarabello ba ho thusa bafumanehi.
 - a. Ho Esaea 1:11, Molimo o halefile. O re O tenehile.
 - 1) Mohloli oa khalefo ea Molimo, ke ho fokola ha boikarabello ba batho mabapi le bafumanehi (tem. 17).
 - 2) Litla-morao li mpehali (tem. 15).
 - 3) Ha re sa bonts'e pelo ea Molimo mabapi le bafumanehi maphelong a rona, re kotsing ea hore Molimo a ka se arabele lithapelo tsa rona.
 - b. Hona le temoso e ts'oanang ho Esa 58:6,7,9.
 - c. Litemoso tse Testamenteng e Ncha li bile li tebile haholo.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa litemana tse latelang ho akofisa puisano mabapi le litemoso tsa Molimo ho ba hanang ho thusa bafumanehi: Luk 3:7-11; Math 25:31-46; le Jak 2:14-17.

(hopola hore moelelo o amana le pholoho).

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes —

2. Qetellong, lumella 1 Johan 3:16-18 ho ba qholotso e kholo bophelong ba hau.

Beha mohlala oa hau

I. Qetello Boikarabellong ba Kereke.

1. Mohlomong kotsi e kholo e hlahisoang ke ho se tsotelle ha Kereke malebana le bahloki ke matla le taolo.
 - a. Matla le taolo ea 'nete ke sehlahisoa sa bosebeletsi.
 - b. Ha Kereke e nena boikarabello ba eona, e nena le matla a eona.
2. Bonnete ba Bibe le ka boikarabello ba Kereke ho bafumanehi, bo hlakile. Leha ho le joalo, likereke tse ngata ha li nke boikarabello bona bo le bohlokoa.

Beha mohlala oa hau

3. Re lokela ho utloisisa kotsi ena. Re lokela ho baka.

HO THUSA BAFUMANEHI

Ntlha ea Puisano

Notes —

Thuisa le ho nahanisisa ka Liprov 21:13. Qetella karolo ena ea thuso ka ho rapella bafumanehi. Qholotsa baithuti ho etsa ho hong ka boikarabello ba bona ho bafumanehi.

III. Mokhoa oa ho Sebeletsa le ho Fihlella Bafumanehi.

A. Ho utloisisa Bofumanehi.

1. Ha re batla ho fihlella bafumanehi, re lokela ho ba utloisisa le ho utloisisa tsela eo ba nahanang ka eona.
 - a. Ho ea ka lipalo-palo tsa naha ea America, nakong ea ho ngoloa ha lithuto tsena ho suptjoa hore:
 - 1) bafumanehi ba ipolaea haholo.
 - 2) Ho bonolo hore bafumanehi ba sebelise lithethefatsi hampe.
 - 3) Ho bonolo hore mofumanehi e be lehlatsipa la tlhekefetso ea bana.
 - 4) Ho bonolo hore mofumanehi e ka ba lehlatsipa la botlokotsebe.
 - 5) Ho bonolo hore mofumanehi a senyeheloe ke lenyalo.
 - b. Ho utloisisa bofumanehi, re lokela ho utloisisa botebo ba maikutlo a bona a hlokanang ts'epo.
 - 1) Hangata, mofumanehi ha a so ikutloele ts'epo. Ka kakaretso, ke batho ba phela bophelo bo se nang ts'epo.
 - 2) Mofumanehi o lokela ho itsebela ts'epo.
 - 3) Bosebeletsi ho bafumanehi bo lokela ho tsepama ho faneng ka ts'epo e fumanoang Evangelizing. Jesu a ka fana ka ts'epo e tla ba lokolla litlamong tsa bona.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

c. Maemong a mangata, mofumanehi o tlamelloa ho amohela boemo ba hae.

- 1) Ka mohlomong motho eo o hlahetse bofumeng.
- 2) O qeteletse a lumela hore oo ke oona mokhoa oa ho phela.
- 3) Moo ho hlaha seo re reng ke “moetlo oa bofutsana.” Motho eo o tletse “mohopolo oa bofutsana” kelellong ea hae. Motho a ka futsaneha ho ea ka chalimo ea batho bao a phelang le bona, empa a se na mohopolo oa bofutsana. Ka lehlakoreng le leng, motho a ka nkoa e le mofumanehi ke batho, empa a na le kelello ea bofutsana. Kahoo, mosebeletsi o lokela ho sebetsana le ho nchafala ha kelello ea mofumanehi ea nang le kelello ea bofutsana.

Ntlha ea Puisano

Sebelisa ntlha e fetileng ho akofisa puisano ka ho fokola ha ts’epo le “mohopolo oa bofutsana.”

- 4) Hona ho lokela ho etsoa maemong a mathomo.
- 5) Mofumanehi o lokela ho khothaletsoa ho se amohele le ho lumella litlamo tsa bofutsana.
- 6) Mosebeletsi o lokela ho hlalosa lintho tse ka khonehang. O lokela ho fana ka khotatso le ka tataiso le pono.

Beha mohlala oa hau

HO THUSA BAFUMANEHI

2. Likutloisiso tse ling.

- a. Elelloa hore o se nahane hore motho enoa o tseba kapa ho utloisisa tsohle. Ntho eo o e nkang e le bonolo, e hlakile, motho enoa eena a ka se e tsebe.
 - 1) Mofutsana a ka se utloisise hore ha se ntho e ntle ho ba mokhachane o sa nyaloa.
 - 2) Mofumanehi a ka se utloisise taba ea ho boloka chelete.
- b. Ho bonolo haholo hore mofumanehi a be le tlhompho ho Molimo le mosebeletsi oa Molimo. Sebelisa kutloisiso ena e le monyako oa bosebeletsi.
- c. Thobalano e pakeng tsa baamani e tloaelehile haholo ho bafumanehi. Kahoo, boholo ba bona ba ka ba le bothata likellelong ka lebaka la ketso ena (ho imeloa maikutlong, ho nyahama le ho jara maikutlo a khathetseng, jj.).

Beha mohlala oa hau

Notes

—

B. Sebopeho sa Bohlokoa Bakeng sa Ho Sebeletsa le ho Fihlella Bafumanehi.

1. Ka mohlomong mantsoe a mabeli a hlalosa sebopeho le katamelo e ntle ea ho sebeletsa bafumanehi:
 - a. Khauho.
 - b. Kutloelo-bohloko.

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

—

c. Thahasello ea ‘nete.

1) Lentsoe “compassion (kutloelo-bohloko)” le tsoa Selatining:

a) COM e bolela ho utloa **le**.

b) PASSION, e bolela ho ts’oenyeha.

2) Kahoo, lentsoe “compassion” le bolela **ho ts’oenyeha le motho**.

3) Mofumanehi o lokela a utloe tsotello ho tsoa ho uena. O lokela ho bona hore u a moutloisia, eena le mathata a hae. Ha a fumane molemo o mokaalo thusong eo o moetsetsang o le hole le eena. U batla motho ea mothusang, a kene lieteng tsa hae, a be sebakeng seo a leng ho sona.

2. Hopola polelo ena: **“ho ja e se mohau oa Molimo, nka be ke se tje”** (kapa, ke joaloka batho bohle).

a. Ikhopotse hore o ne o ka ‘na hlahela lapeng la bofutsana.

b. Hona ho tla u thusa ho ba le sebopeho sa khauho.

3. Ho fihlela o bonts’a ebile o netefaletsa motho hore u na le thahasello e kholo ea ho mothusa, se leke ho motoba le ho moqholotsa

a. Pele, haha kamano e matla le motho eo.

b. Ha ho se ho le joalo, u ka motoba le ho moqholotsa ka tsela e nepahetseng.

4. Hopola hore mofumanehi o hlompha mosebeleletsi. E ba sebete ho bua ka sebete le ka matla.

a. Leha ho le joalo, qoba ho bua ka bookameli. Mofumanehi o tla elelloa sebopeho sena se sebe, e be oa u nyatsa le ho u nena.

HO THUSA BAFUMANEHI

b. ka hlakoreng le leng, motho o tla arabela le ho bonts'a thahasello ho motho ea bonts'ang sebopeho se setle sa tlhompho ho batho ba bang.

1) Lebaka la hona le bonolo. Batho ba bangata ba atamela bafumanehi ka maikutlo a bookameli. Bafumanehi ba tloetse ho se hlomptjoe ke batho ba bang.

2) Kahoo, ha motho e mong a bonts'a tlhompho, mofumanehi oa makala, 'me o tlala ka nyakallo.

c. Ha re qetella, hopola hore mofumanehi ke motho joaloka uena. 'Monts'e tlhompho eo o neng o ka e bonts'a ho mang kapa mang.

Beha mohlala oa hau

5. Boitelo ke sebopeho se bohlokoa haholo besebeletsing ba bafumanehi. Mosebeletsi o lokela ho etsa bonnete ba hore o boloka lits'episo tsa hae.

a. Mofumanehi o hloka le eena a ithute sebopeho sena bophelong ba hae. kahoo, o hloka ho bona mohlala oa bophelo ba boitelo.

b. Ka mohlomong, ntho ea bohlokoahali ke hore, u lokela ho bonts'a boitelo hore mofumanehi a tle a utloisise hore lipolelo tsa mosebeletsi ke tsa 'nete.

1) Tloaelo ke hore mofumanehi, hangata o fumana lits'episo tseo ba li etsang ba sa li phetheng.

2) Kahoo, ho thata ho eena ho ts'epa batho ba bang. Ba na le mabaka a ho belaela.

3) Ka boitolobetso le bonnete, mosebeletsi o lokela ho haha ts'epo, a felise pelaelo.

Notes

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

6. Sebopeho sa bonolo se bohlokoa haholo ho sebeletseng bafumanehi.

- a. Lintho tse ngata li tla be li sa tloaeleha ho uena. Kahoo, ho lokela ho be bonolo ho uena ho etsa liphetoho haeba ho hlokahala.
- b. Sheba mantsoe a Paulosi ho 1 Bakr 9:19-23.

Beha mohlala oa hau

C. Mohlala oa bosebeletsi ho Bafumanehi.

1. Mekhahlelo e meraro ea Bosebeletsi.
 - a. Ho ba karolo le ho utloisisa.
 - 1) Mokhahlelo oona oa pele o bohlokoa haholo bakeng sa ho sebeletsa bafumanehi.
 - a) Mofumanehi a hloka tsotello.
 - b) A ka se u ts'epe.
 - c) A ba le pelaelo malebana le merero ea hau ea ho mothusa.
 - 2) Pele re atleha ho sebeletsa bafumanehi, re lokela ho haha kamano e matla, le maikutlo a ts'epano.

HO THUSA BAFUMANEHI

3) kutloelo-bohloko le khauho ke lintho tse bohlokoa haholo mokhahlelong oona. Ka tsela e itseng, mosebeletsi o lokela ho bonts'a hore o utloisisa bafumanehi.

a) Mohlala, ha mosebeletsi a sa sebetse mohlomong lilemo tse ka bang peli, a ka 'na se utloisise bothata hakaalo.

b) Leha ho le joalo, a ka utloisisa maikutlo a pherekano le bolutu.

Beha mohlala hau

b. Mokhahlelo oa Khothatso le Qholotso.

1) Mokhahlelong oona, mosebeletsi o qala ho arabela mathata a bafumanehi.

a) Bothata ba ho hloka ts'epo.

b) Bothata ba ho hloka khothalo.

c) Bothata ba ho hloka mats'eliso le ts'usumetso e ntle.

2) Maemong a mangata, mofumanehi o tsamaisoa ke lintho tseo a kopaneng le tsona khale, li moetsa hore a nahane hampe.

a) Ho thata ho eena hore a ka ikhothatsa. Lintho tseo a kileng a kopana le tsona khale, li moimetsa maikutlo joaloka leru le lets'o-lets'o la pula.

b) O lokela ho khothatsoa. O hloka ho amohela pono le phetoho.

Notes

—

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

3) Khothatso ena e lokela ho ba kaholimo ho mantsoe ana, **u ka khona, ho tla loka.**

a) E kenyeletsa taeo le thuto.

b) E kenyeletsa qholotso le pono.

c) E ka kenyeletsa le khalemo e matla. Ha mosebeletsi a khalema, o lokela o sebelisa Bibe e le eona ts'usumetso-kholo.

4) E! Ho bohlokoa mokhahlelong oona ho bonts'a thahasello e kholo ea ho thusana kamoo o ka khonang. Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho qholotsa motho ka lipolelo tsa Jesu Johan 5:6 (**Na u rata ho fola? Kapa na u hloka ho thusoa**).

a) Se etse tsohle bakeng sa motho eo. Moqholotse ho etsa ho hong bakeng sa ho ithusa.

b) Ka tsela ena, u tla khona ho araba potso ena. Haeba ehlile a batla ho thusoa, (hopola hore o ke ke oa thusa motho ho fihlela eena a bolela hore o hloka ho thusoa) o tla ba le thahasello ea ho ithusa.

Beha mohlala oa hau

c. Mokhahlelo oa ho sebeletsa.

1) Oona ke mokhahlelo oa qetelo. Mosebeletsi o fihlella le ho sebeletsa mofumanehi hoo motho enoa a tla khonang ho sebeletsa Molimo ekasitana le batho ba bang moo a phelang teng.

a) Hona ho bolela hore besebeletsi ba mosebeletsi, bo lokela ho hlomella mofumanehi.

HO THUSA BAFUMANEHI

- b) 'Moho le mofumanehi, mosebeletsi o lokela ho etsa moralo o tla thusana ho fihlella maikemisetso le merero e itseng.
 - c) Qalong, merero e lokela ho ba bonolo ho etseha. U lokela o hahe tema le matla hanyane ka hanyane. Hangata batho ba bafumanehi, kamehla ha ba na ts'epo ea hore ba ka fihlela ho hong.
 - d) Mohato ka mohato, ba ka khona ho haha boikutlo ba sebetse. Hopola, lebaka le leng le tsoalang bofumanehi ke ho fokolloa ke bokhoni ba ho fihlella meralo (ka baka la bothata ba mofumanehi ka bo-eena, le ka baka la batho ba bang, le ho se ajoe ha toka moo a leng teng). Tloaelo ena e lokela ho choatloa. Hona ho lokela ho etsoa butle-butle, ka mamello.
 - e) Motho ea futsanehileng o hloka ho ikutloa a ts'ireletsehile. Kahoo, hlakisisa bohlokoa ba ho phethahatsa merero. A ka 'na hloka boikutlo ba katleho le boiphihlelo. Hangata, ha mosebeletsi a ka fihlella le ho phethahatsa meralo ena e bonolo, a ka ba le maikutlo le boikemisetso ba ho phethisa meralo hamorao, leha e ka ba thata, o tla itela.
- 2) Mosebeletsi o lokela ho ts'ehetsa mofumanehi ntoeng eo a e loanang ea ho fumana lehae, lijo, liaparo, moriana le mosebetsi.
- a) Mosebetsi o bohlokoa ho feta tsohle.
 - b) Ha re ka thusa mofumanehi ho fumana mosebetsi, ba tla ithuta ho iphumanela lintho, kapa litlhoko.
- 3) Mosebeletsi o lokela ho khothaletsa le ho ruta mofumanehi ho ho phela ka litafo tsa Bible. Ha ho sa be le phethoho semoeeng sa motho eo, u ka 'na sebeletsa lelea.
- a) Mohlala, u ka 'na fumana mosebetsi bakeng sa mofumanehi. Leha ho le joalo, haeba e le motho ea botsoa, a se nang boikarabello, a se na boits'oaro, a sa fetohile, a ka 'na a lahlehela ke mosebetsi kamor'a nakoana e seng kae.
 - b) Motho o mong feela a ka fetolang motho enoa ke Jesu Krete. Kahoo, mosebetsing ba bafumanehi, boithuto ba Bible le thapelo li lokela ho tiisoa le ho rutoa ka matla.

Notes —

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

- 4) Kapele-pele, mosebeletsi o lokela ho khothaletsa mofumanehi ho ba bang.

Etsa mohlala oa hau

D. Mosebetsi le Lisebelisoa tse kenellang ho thuseng bafumanehi.

1. Ho toba ho bohlokoa haholo bosebeletsing ba bafumanehi. Mofumanehi a ka hloka a tojoe ka lipotso tse thata. Hona ke mofuta o thata oa ts'ebetso. Ha o etsoa ka hloko, o bohlokoa haholo ebile ho ts'ehetsoa ke Bibeke (Bala 2 Sam 12:7-14).
 - a. Hangata, ha mofumanehi a tojoa, o tla arabela ka boits'ireletso bona: **“o mpa o sa utloisise boemo ba ka.”**
 - 1) Kahoo, pele mosebeletsi a toba motho enoa, o lokela ho etsa bonnete ba hore o utloisisa boemo.
 - 2) O lokela ho bonts'a le ho bolela hore oa utloisisa, ebile o shebile mahlakore a boemo.
 - b. Hangata, mofumanehi o lokela ho amohela le ho ananela karolo ea hae malebana le boemo. Ka mohlomong mosebeletsi a ka lokela ho motoba ka matla le ka thata/tieo. Leha ho le joalo, hona ho lokela ho etsoa ka lerato le ka kutloisiso.
2. Sebetsa sa bohlokoahali sa mosebeletsi ke Bibeke. Mofumanehi o hloka **ho khotatsoa ka Mangolo** e le hore **a tle a be le ts'epo** (Bar 15:4).
 - a. Sebelisa Bibeke ea hau ho toba.
 - b. Sebelisa Bibeke ea hau ho ruta.

HO THUSA BAFUMANEHI

- c. sebelisa Bibe le ho fana ka lintlha tse ka thuisoang.
 - d. Sebelisa Bebele ho ts'elisa.
 - e. Sebelisa Bibe le ho khothatsa.
 - f. Sebelisa Bibe le ho fetola mokhoa oa mofumanehi oa ho nahana.
 - g. Sebelisa Bibe le ho fetola le ho lokisa litloaelo tsa mofumanehi.
3. Ho fana ka mesebetsi oa hae, oo mofumanehi a ka o etsang a le mong e ka ba ntho ea bohlokoa bakeng sa mosebeletsi.
- a. Mesebetsi e etsoang ke mofumanehi boinots'ing, e ka sebelisoa ho bonts'a hae ba mofumanehi a na le thahasello ea ho thusoa.
 - b. Mesebetsi ena e ka akofisa maikutlo a ts'epo. A ka holisa tebello ea ts'epo. A ka hlahisa tebello ea phetoho. Mofumanehi o lokela ho elelloa le ho bona hore phetoho e tla ba teng.
- 1) Leha ho le joalo, re lokela ho utloisisa mokhoa oo mofumanehi a nahanang ka teng.
- a) Mofumanehi a ka ikhotsofalla kahar'a bofutsana ba hae.
 - b) A ka qetella a utloa a khotsofalla bophelo ba boikarabello bo bonyane le mesebetsi o fokolang. A ka qetella a hana ho nka boikarabello bakeng sa ho fetola boemo ba hae.
 - c) Mohloli oa hona ke ts'abo.
 - d) Mofumanehi a ka fetoha lekhoba la ts'abo. A ka qetella a sa khone ho ithusa. A ka ba le ts'abo e tebileng ea ho fosa. Kahoo, a ka ba le ts'abo ea ho etsa liqeto. Ho ba leqo hona ho etsa liqeto ho ka etsa hore a se be le boits'oaro. Hona ho ka tsoala ho se be le boitlobetso. A ka leka ho baleha le ho qoba boitlobetso, a nena boikarabello ba ho ithusa.

Notes

—

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes

Ntlha ea Puisano

Sebelisa lintlha tse latelang ho akofisa puisano:

Ho ts'aba ho fosa ho hlahisa...ts'abo ea ho etsa liqeto, hoo hona ho hlahisa...ho fokola boits'oarong, hoo hona ho hlahisa... ho fokola ha boitolobetso, 'me hoo ho hlahisa...ho hahana boikarabello.

- 2) ka tlaase ke mehlala ea mesebetsi ea boinots'ing eo o ka e fang mofumanehi.

Mosebetsi oa #1 ho thusa mofumanehi:

Mosebetsi oa ho fumana mehloli ea Ts'abo.

Bala litemana tse latelang bakeng sa ho bona mehloli ea ts'abo:

1 Johan 4:18, 19	Esek 11:8	Bag 2:12
Liprov 28:1	Gen 32:11	Pes 23:4
Liprov 1:33	Pes 46:2, 3	Pes 56:4
Heb 13:5, 6	Gen 21:16, 17	Math 26:69-74
Johan 7:13	Gen 26:6, 7	Mar 4:35-41
Johan 20:19	Math 10:28	Numer 13:25-14:5.
Bah 2:15		

Lipotso

Ha re e ipapisa le temana tsee, mehloli ea ts'abo ke e fe? Ngola lintlha tsa hau pampiring.

Mehloli ea ts'abo ea hau ke e fe? Ka nako ea beke, leka ho ngola likarabo tsa lipotso tsena, nako eohle ha o qala o utloa o na le ts'abo.

Ke neng ha o ba le ts'abo?
Ho etshala joang nakong eo?
U bo na le mang?
U nahanang?
U etsang?

HO THUSA BAFUMANEHI

Mosebetsi oa #2 ho thusa mofumanehi: Mosebetsi oa ho fumana Litla-morao tsa Ts'abo.

Bala litemana tse latelang:

Luk 21:26	Math 25:14-30
Lipro 29:25	Gen 26:6, 7
1 Johan 4:18,19	Bag 2:12
Lipr 10:24	Mar 4:35-41
Lipr 28:1	Num 14:1-4

Lipotso

Ho ea ka litemana tsena, ts'abo e na le litla-morao li fe? Li ngole pampiring.

Litla-morao tsa ts'abo ea hau ke li fe?

Notes

—

Mosebetsi oa #3 ho thusa mofumanehi: Mosebetsi oa ho fumana Thuso ea ho hlola Ts'abo.

Bala Mangolo a latelang:

1 Johan 4:18, 19	2 Tim 1:7
Pes 112:1, 7, 8	Lipr 3:21-24
Bah 13:5, 6	Gen 32:7-12

Lipotso

Ho ea ka litemana tsee, litharollo tsa ts'abo ke li fe? Li ngole pampiring.

Ke mekhoha e fe eo o ka e sebelisang ho tsoa Bibeleng ho hlola ts'abo? Ka nako ea beke, leka ho ngola likarabo tsa lipotso tsena, nako eohle ha o qala o utloa o na le ts'abo.

Ke lekile joang ho sebetsana le ts'abo?
Na ke ile ka arabela boemo ka tsela ea Bibeletse?
Haeaba ha ho joalo, ke fositse kae?
Nka khona ho etsa betere joang nakong e tlang?

HO THUSA BAFUMANEHI

Notes —

Mosebetsi oa #4 ho thusa mofumanehi: Mosebetsi oa ho akofisa boits'aro.

Bala Mangolo ana:

1 Tim 4:7	2 Bathes 3:6-15	Lipr 25:16
2 Tim 1:7	1 Petr 1:13	Bar 13:14
2 Tim 2:1-7	Baf 4:8	1 Bathes 5:6-8
2 Tim 2:15	Jak 3:4-8	1 Petr 1:3-8
1 Bakr 9:24-27	Bae 5:16	Bah 5:14
1 Bathes 4:11, 12	Bag 5:22, 23	Lipr 4:20-27
1 Bathes 5:14	Lipr 23:1-3	Luk 9:23, 24

Lipotso:

Bibele e reng ka ho hloka boits'oaro? Litla-morao ke li fe?

Boits'oaro bo bohlokoa joang?

Maphelong a rona ke likarolo li fe tse hloakang boits'oaro? Re ka ba le boits'oaro joang?

Melemo ea boits'oaro ke e fe?

Ngola likarabelo tsa lipotso tse fetileng pampiring. Ithute ka kelello bonyane litemana tse 3.

Etsa moralo o otlohileng oa ho beha boits'oaro ts'ebetsong karolong e khetheleng ea bophelo ba hau.

IV. Qetello.

A. Seo o ka se hopolang ka bafumanehi.

1. Mathata oohle ao mofumanehi a nang le oona, ha se lihlahisoa tsa bofumanehi ba hae.
2. Leha ho le joalo, bofutsana bo hlahisa mathata a mangata.

B. Bosebeletsi bo hloahloa ho bafumanehi.

1. Mosebeletsi ea hloahloa oa bafumanehi, o lokela ho utloisisa mohau o fumanoang sefapanong.
2. O tla utloisisa le ho phela mohaung oona oa Molimo, le toka e bonoang Testamente ea Khale.
3. Kahoo, o tla khona ho ba le kutloelo-bohloko le lerato. Tsena ke lintho tseo mofumanehi a li hloakang ka ho fetisisa.